

2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo – Kereiti ya 12 – Kotara ya 1 Sesotho Puo ya Lapeng

KOTARA YA 1 (matsatsi a 45)	Beke ya 1: 27-29 Pher (matsatsi a 3)	Beke ya 2: 01-05 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 08-12 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 15-19 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 22-26 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 6: 01-05 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 7: 08-12 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 8: 15-19 Tlhakubel (matsatsi a 5)	Beke ya 9: 23-26 Tlhakubele (matsatsi a 4)	Beke ya 10: 29-31 Tlhakubele (matsatsi a 3)
SLKT										
<p>Bokgoni: Ho Mamela le ho Bua</p> <p>Ho Bala le ho Boha</p> <p>Ho Ngola le ho Nehelana</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)</p>	<p>BEKE YA PELE Momahanyo ya bokgoni le dikahare tsa Kereiti ya 11 Tekolo ya motheo ya baithutimmohe. Ho buisana ka teko ya motheo. Ho tsebisa baithuti ka phaposing ya boithutelo</p> <p>Buisanang ka ditema tsa dingolwa (ditema tse sa etswang Kereiting ya 11) Ho lelekela dingolwa Teko ya motheo</p> <p>Ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding e itseng: (E tsebisang, e hlahlobang, e ananelang le e sebediswang mmoho le tse ding) Nako: Hora 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a ditema le dikarolo tsa buka ho kenyelletswa le dibuka tsa dingolwa) • Ho ithuta dingolwa Nako: Dihora tse 3 <p>Tema ya kgokahano: Lengolo la setswalle kapa la semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/ Tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la thaloso / Nalane ya</p>	<p>Dipuisano/diherisano/raporoto/ tekolobotjha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso: Mawa a ho sebedisa ditema tse ngotsweng Sheba 3.2 (SLKT) Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Moqoqo: 1 x O tebisang maikutlo / wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlahosang.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto 	<p>Ho mamela ka kutlwisiso (Tlhahisoleseding,, sekaseka le ho lekola, kananelo le ho buisana le ba bang) Nako: Hora 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso: <ul style="list-style-type: none"> • Kgodiso ya tlotlontwe le tshebediso ya puo. • Dibopeho tsa dipolelo • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Ditema tsa kgokahano: raporoto/tekolobotjha/atikele ya koranta/atikele ya makasine</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto 	<p>Puo e sa hlophiswang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao (Mawa a ho tshetlelela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso; • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la kopo ya mosebetsi le Tokomane ya boitsebiso le diphihlelo / kopo/ tletlebo /teboho/kgwebo (hohlophisa/thekiso)/mangolo a semmuso le a setswalle a yang bophatlalatsing, Puisano/ tekolobotjha/ tlaheho (tsa semmusoi le tseo e seng tsa semmuso).</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p>	<p>Ho kena dipakeng Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola kgutsufatso. • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 3 <p>Mofuta wa Moqoqo: 1 x O tebisang maikutlo / wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlahosang.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, • Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopelole le makgetha a tema e kgethilweng</p>					



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

	<p>bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 3</p>	<p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 4)</p>	<p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 4)</p>	<p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, • Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 4)</p>	<p>Nako: dihora tse 4</p>
Tsebo ya mantlha e hlokwang	<p>Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo</p>	<p>Bokgoni ba ho Mamela Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Bokgoni ba ho ngola kgutsufatso Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo</p>
Mehlodi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta	<p>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola Second Chance: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Grade 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola Second Chance: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Grade 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola Second Chance: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Grade 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola Second Chance: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Grade 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola Second Chance: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Grade 12</p>
Tekanyetso e sa Hlophiswang: Ho Lokisa	<p>Mesebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano. Tekolo ya motheo</p>	<p>Mesebetsi ya Pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola meqoqo.</p>	<p>Mesebetsi ya nnete tsa ho mamela jk phatlalatso tsa radiyo</p>	<p>Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: dipotso tsa ditema tse bohuwang tsa potso ya 3 le ya 4, Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.</p>	<p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola moqoqo</p>

2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

<p>SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng</p>	<p>Mosebetsi 1: Tsa molomo Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (Matshwao a 15)</p>	<p>Mosebetsi wa 2: Ho Ngola (50) Moqoqo – Wa phetelo/ O hlahosang/O sa tshhehetseng lehlakore/ O tebisang maikutlo/Wa kang</p>	<p>Mosebetsi 3: Ho ngola (25) Ditema tsa kgokahano</p>	<p>Mosebetsi 4: Tsa molomo Puo e sa hlophiswang (Matshwao a 15)</p>	<p>Mosebetsi 5: Teko (Matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa Puo le melao ya tshbediso ya puo</p>
---	---	--	--	---	---



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

KOTARA YA 2: (Matsatsi a 51)	Beke ya 1: 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4: 03-07 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-14 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 6: 17-21 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 7: 24-28 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 8: 31 May-4 Phuptjane (matsatsi a 5)	Beke ya 9: 07-11 Phuptjane (matsatsi a 5)	Beke ya 10: 14-18 Phuptjane (matsatsi a 4)	Beke ya 11: 21-25 Phuptjane (matsatsi a 5)
SLKT											
<p>Bokgoni: Ho Mamela le ho Bua</p> <p>Ho Bala le ho Boha</p> <p>Ho Ngola le ho Nehelana</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)</p>	<p>Dipuisano/inthaviu Sebopeloh/makgetha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <p>Ho balla kutlwisiso: Mawa a ho sebedisa ditema tse ngotsweng Sheba 3.2 (SLKT)</p> <p>Ho ithuta dingolwa Nako: hora e 1 le metsotso e 30</p> <p>Tema ya kgokahano: Puo/puisano/inthaviu</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto 	<p>Dingangisano/dipuisano tsa diforamo/dihlopha/phanele/ho hlahisa sebui/Puo ya teboho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola kgutsufatso • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 3 <p>Moqoqo: 1 x O tebisang maikutlo / wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlaosang.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, 	<p>Dipuisano tseo e seng tsa mmuso/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho sebedisa melao <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho fumana moelelo wa ditema tse bohulang mohl. dipapatsa, dikhathunu, ditshwantsho • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Tema ya kgokahano: Lengolo la setswalle kapa la semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/ Tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso / Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/emeli.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlontlontse le tshebediso ya puo Sebopeloh sa dipolelo • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Tema ya kgokahano: Puo/dipuisano/inthaviu</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto 	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlontlontse le tshebediso ya puo Sebopeloh sa dipolelo • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Tema ya kgokahano: Tlaleho/raporoto/tekolobotjha/a tikele e yang dikoranteng/atikele e yang makasineng</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, • Kgetho ya mantswa 	<p>Dipuisano tseo e seng tsa mmuso/ditherisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho sebedisa melao <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso: Mawa a ho sebedisa ditema tse ngotsweng Sheba 3.2 (SLKT) • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Tema ya kgokahano: Tlaleho/raporoto/tekolobotjha/a tikele e yang dikoranteng/atikele e yang makasineng</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, • Kgetho ya mantswa 	<p>Ho boeletsa/ Ho lokisa bokgoni le dikahare tsa Kotara ya 2</p> <p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng Nako: hora e 1</p> <p>Tekolobotjha/Teko ya 2: Dingolowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ithuta dingolwa • Novele/Tsa bohloholo (Dipuo tsa Afrika) • Terama/tshwantshiso • Dithothokiso <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo • Ditema tsa kgokahano tseo ba ithutioeng tsona <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya</p>				



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

	<p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: hora e 1 le metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 3</p>	<p>sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, • Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng: Nako: dihora tse 4</p>	<p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng: Nako: dihora tse 4</p>	<p>puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, • Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 3</p>
<p>Tsebo ya mantlha e hlokwang</p>	<p>Bokgoni ba ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano, Tseboha e le rejestara le setaele</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopeho le makgetha a mefuta ya Meqoqo, ho ngola seratswana</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Bokgoni ba ho Mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano tekolobotjha/raporoto/atikele ya makasine.</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>
<p>Mehloti (ntle le bukagkakollo) ho ntlafatsa ho ithuta</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng Pampiri ya 2 – Dipotso tsa dingolwa tsa moqoqo le tse kgutshwanyane</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Dithothokiso tse 2 – Kgomo tsa Bohadi le Eksoda.</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Ditema tse bohawang le ho bala hape bakeng sa ntlafatso</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Thothokiso – Mawa a ho araba</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng Ke Ila le wena le Rato la ka</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p>
<p>Tekanyetso e sa Hlophiswang: Ho Lokisa</p>	<p>Tshebetso ya ho ngola bakeng sa Moqoqo wa dingolwa</p>	<p>Poeletso ya Pampiri 1: Potso 5 (Dipampiri tsa dilemo tse fetileng).</p>	<p>Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: dipotso tsa ditema tse bohuwang 3 & 4, Tsepamisa maikutlo ho</p>	<p>Tsepamiso ho Pampiri ya 1: Ho araba tekokutlwisiso Ho ngola kutsufatso</p>	<p>Tsepamiso ho Pampiri ya 1: Ho araba tekokutlwisiso Ho ngola kutsufatso</p>	<p>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1 - 4</p>

2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

		Manollo ya thothokiso – Ho fana ka yona e le mosebetsi wa tsa molomo	tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.			
SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng	<p>Mosebetsi wa 6 Dingolwa: (Matshwao a 35) Asaenemente ya dingolwa (35) KAPA</p> <p>Dipotso tse kguishwanyane (10) Le moqogo wa sengolwa. (25)</p>			<p>Mosebetsi wa 7 Tsa molomo: Ho balla hodimo ho sa hlophiswang Puo e hlophisitsweng (10)</p>		<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano- le meqoqo</p>



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

KOTARA YA 3: Matsatsi a 52	Beke ya 1: 13-16 Phupj (martshwao a 4)	Beke ya 2: 19-23 Phupj (matsatsi a 4)	Beke ya 3: 26-30 Phupj (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 02-06 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 10-13 Phato (matsatsi a 4)	Beke ya 6: 16-20 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 7: 23-27 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 8: 30 Phato-03 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 9 6-10 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 10 13-17 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 11 20-23 Loetse (matsatsi a 4)
SLKT											
Bokgoni: Ho Mamelala le ho Bua Ho Bala le ho Boha Ho Ngola le ho Nehelana Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/Puo e hlophisitsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha le melao • Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso: • Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang mohl. dipapatso, dikhathunu, ditshwantsho • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 3 <p>Tema ya kgokahano: Puo/puisano/inthaviu Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto 	<p>Modereishene wa diorale Nako: Hora e 1</p> <p>Ho balla kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo • Sebopeho sa dipolelo • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 4 <p>Tema ya kgokahano: Lengolo la setswalle kapa la semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/ Tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la thaloso / Nalane ya bophelo ba mofu/Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/ raporoto /tekolokakaretso/ atikele ya koranta/atikele ya makasine/ emelli.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p>	<p>Modereishene wa diorale Nako: hora e 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola kgutsufatso • Ho ithuta dingolwa Nako: dihora tse 3 <p>Tema ya kgokahano: Tlaleho/raporoto/tekolobotjha/atikele e yang dikoranteng/atikele e yang makasineng Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswa • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p>	<p style="text-align: center;">Mosebetsi 9 Tlhahlobo ya Sekamakaolakgang</p> <p>Tlhahlobo ya sekamakaolakgang (Matshwao a 250)</p> <p>Pampiri ya 1: Puo jwalo ka ha e sebediswa (Matshwao a 70) – dihora tse 2</p> <p>Pampiri ya 2: Dingolwa (Matshwao a 80) – dihora tse 2.5</p> <p>Pampiri ya 3: Ho ngola (E ka ngolwa ka Phato – Loetse) (Matshwao a 100) – dihora tse 3</p>	<p>Ho boeletsa/ho kena dipakeng/ho momahanya bakeng sa Tlhahlobo ya Sekamakaolakgang</p>						



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

	<p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 3</p>	<p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 4</p>	<p>Nako: dihora tse 3</p>		
Tsebo ya mantlha e hlokwang	<p>Bokgoni ba ho Bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola raporoto Sebopeho le makgetha</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola raporoto Sebopeho le makgetha</p>		
Mehloti (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Dithothokiso– Ditemoso le tse lokelang ho qojwa.</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>O wa ka ke wa hao</p> <p>Dithothokiso tse pedi: Dikano le Bala Mahlohonolo</p>	<p>Second chance study Guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola. Second chance study Guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Ha se lefa</p> <p>Dithothokiso – Mawa a ho araba</p>		
Tekanyetso e sa Hlophiswang: Ho Lokisa	<p>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1: Ho araba potso ya 3 (Papatso) le potso ya 4 (Khathunu)</p>	<p>Tsepamisa maikutlo ho Pampiri ya 1: Ho araba potso ya 3 (Papatso) le potso ya 4 (Khathunu)</p>			
SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng	<p>Mosebetsi wa 8 Tsa molomo: Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/ Puo e Hlophisitsweng (matshwao a 10)</p>				



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

KOTARA YA 4: Matsatsi a 47	Beke ya 1: 05-08 Mphalane (matsatsi a 4)	Beke ya 2: 11-15 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 3: 18-22 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 4: 25-29 Mphalane (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 1-5 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 5: 8-12 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 6 15-19 Phudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 7 - 10 22 Pudungwana – 8 Tshitwe Ditlahlobo
SLKT								
<p>Bokgoni: Ho Mamela le ho Bua</p> <p>Ho Bala le ho Boha</p> <p>Ho Ngola le ho Nehelana</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Di kenelletse ho bokgoni kaofela)</p>	<p>Modeireishene wa orale: Nako: hora e le 1 Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng: Puo jwalo ka ha e sebediswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekokutlwisiso • Kgutsufatso • Dibopeho tsa puo le tshebediso <p>Dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika) • Terama • Dithothokiso <p>Nako: dihora tse 3</p> <p>Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meqoqo • Ditema tsa kgokahano <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 3</p>	<p>Modeireishene wa orale: Nako: hora e le 1 Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng mabapi le: Puo jwalo ka ha e sebediswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekokutlwisiso • Kgutsufatso • Dibopeho tsa puo le tshebediso <p>Dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/Tsa bohoholo (Dipuo tsa Afrika) • Terama • Dithothokiso <p>Nako: dihora tse 4</p> <p>Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng</p> <p>Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meqoqo • Ditema tsa kgokahano <p>Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejistara, setaele le boikutlwahatso, Kgetho ya mantswe • Ho bopa dipolelo • Ho bopa diratswana • Matshwao a puo le mopeleto <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: dihora tse 4</p>	Tlahlobo ya NSC	Ditlahlobo tsa NSC				



2021 Moralo wa ho Ruta wa selemo Gr 12 Sesotho Puo ya Lapeng (HL)

Tsebo ya mantlha e hlokwang	Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo	Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola , Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo		
Mehlodi (ntle le bukakgakollo) ho ntlafatsa ho ithuta	Linki ya dipampiri tsa dilemo tse fetileng: https://qrqo.page.link/2Eq33	Linki ya dipampiri tsa dilemo tse fetileng: https://qrqo.page.link/2Eq33		
Tekanyetso e sa Hlophiswang: Ho Lokisa	Poeletso ya Pampiri ya 1: Tekokutlwisiso/Kgutsufatso/ditema tse bohuwang/Dibopeho tsa puo le tshebediso Poeletso ya Pampiri ya 3: Tshebetso ya ho ngola/mefuta ya Meqoqo	Poeletso ya pampiri ya 3: Sebopeho le ditema tsa kgokahano Poeletso ya Pampiri ya 2: Manollo ya thothokiso/Meqoqo ya dingolwa/Dipotso tse kgutshwane		
SBA Tekanyetso e Hlophisitsweng				